☐

Tamilera

Tamilera[1][2] hizkuntza drabidiko bat da, tamil etniakoek hitz egiten dutena.

Ikus, gainera

- Indiako hizkuntza ofizialen zerrenda

Erreferentziak

1. ↑ *38. araua - Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0038.pdf) Euskaltzaindia . Noiz kontsultatua: 2011-6-25.
2. ↑ *53. araua - Munduko estatuetako hizkuntza ofizialak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0053.pdf) Euskaltzaindia . Noiz kontsultatua: 2011-6-25.

Kanpo estekak

- **(Ingelesez)** Tamileraz "Ethnologue" webgunean (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=tam)

Tamilera

தமிழ் — தமிழ் (Tamiḻ)



Datu orokorrak	
Lurralde eremua	India, Sri Lanka eta Singapur (ofizialak)
Hiztunak	70 milioi inguru
Eskualdea	Hego Asia
Araugilea	-
Hizkuntza familia	
	giza hizkuntza hizkuntza drabidikoak Southern Dravidian languages (en) Tamil–Kannada languages (en) Tamil–Kodagu (en) Tamil-malayalam (en) Tamil languages (en)
Informazio filologikoa	
Hizkuntza-tipologia	SOV hizkuntza, hizkuntza eranskari, moraic language (en) eta nominatibo-akusatibo hizkuntza
Alfabetoa	Tamil script (en), Vatteluttu alphabet (en), Kolezhuthu (en) eta Arabic script (en)
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-1	`ta`
ISO 639-2	`tam`
ISO 639-3	`tam`
Ethnologue	`tam (http://www.ethnologue.com/language/tam)`
Glottolog	`tami1289 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/tami1289)`
Wikipedia	`ta (https://ta.wikipedia.org)`

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

Autoritate kontrola

Wikimedia proiektuak · Datuak: Q5885 ·
Multimedia: Tamil language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tamil_language)

Identifikadoreak ·
BNF: 119478953 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119478953) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119478953) ·
LCCN: sh85132190 (https://id.loc.gov/authorities/sh85132190) ·
NDL: 00572638 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00572638) ·
AAT: 300389365 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300389365) ·
Hiztegiak eta entziklopediak · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Tamil-language)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamilera&oldid=7716296"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Yorùbá
- मैथिली
- Português
- Afrikaans
- Cebuano
- Žemaitėška
- עברית
- Nordfriisk
- Kiswahili
- 日本語
- తెలుగు
- ދިވެހިބަސް
- Հայերեն
- Azərbaycanca

- Magyar
- தமிழ்
- Avañe'ẽ
- Nāhuatl
- ქართული
- Kurdî
- Asturianu
- Romani čhib
- Eesti
- Адыгэбзэ
- Tagalog
- Српски / srpski
- संस्कृतम्
- Kinyarwanda
- සිංහල
- Latviešu
- Fiji Hindi
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Русский
- Bosanski
- ★ English
- हिन्दी
- Bikol Central
- Kernowek
- Hrvatski
- ಕನ್ನಡ
- Ilokano
- Ελληνικά
- Македонски
- Ido
- नेपाल भाषा
- Čeština
- Türkçe
- Svenska
- አማርኛ
- Íslenska
- Jawa
- العربية
- Саха тыла
- Български
- 客家語/Hak-kâ-ngî
- Беларуская (тарашкевіца)
- Sicilianu
- Català
- تۆرکجه
- Gàidhlig
- Беларуская
- 粵語
- Тоҷикӣ
- فارسی
- Minangkabau
- বাংলা
- Latina
- Piemontèis

- მარგალური
- Українська
- Norsk nynorsk
- ਪੰਜਾਬੀ
- Occitan
- Winaray
- Aragonés
- کوردی
- Монгол
- नेपाली
- Banjar
- Italiano
- Soomaaliga
- Dansk
- Shqip
- Runa Simi
- Malagasy
- मराठी
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Bahasa Indonesia
- Nederlands
- Română
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- ತುಳು
- ייִדיש
- Español
- Татарча/tatarça
- Эрзянь
- Bân-lâm-gú
- Русиньскый
- ไทย
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Kriyòl gwiyannen
- Lëtzebuergesch
- Ślůnski
- 吴语
- Коми
- Simple English
- भोजपुरी
- ★ Deutsch
- Bahasa Melayu
- डोटेली
- Gaeilge
- Lietuvių
- پنجابی
- Къарачай-малкъар
- Polski
- Ligure
- മലയാളം
- اردو
- Slovenščina
- অসমীয়া

- Français
- ગુજરાતી
- Cymraeg
- Esperanto
- Galego
- Norsk bokmål
- ଓଡ଼ିଆ
- Tarandíne
- Suomi
- 한국어
- 中文
- Scots
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Interlingua
- مصرى

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 18 urtarrila 2020, 11:17.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.